



Međunarodni sud za krivično gonjenje
osoba odgovornih za teška kršenja
međunarodnog humanitarnog prava
počinjena na teritoriji bivše
Jugoslavije od 1991. godine

Predmet br. IT-95-14-A
Datum: 27. januar 2005.
Original: engleski

PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu: sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. januara 2005.

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA

CORRIGENDUM PRESUDE I DJELIMIČNO SUPROTNOG MIŠLJENJA

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell
gđa Sonja Boelaert-Suominen
gđa Michelle Jarvis
gđa Marie-Ursula Kind
gđa Kelly Howick

Pravni zastupnici žalioaca:

g. Anto Nobile
g. Russell Hayman

JA, FAUSTO POCAR, predsjedavajući sudija u ovom predmetu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Presudu koju je Žalbeno vijeće donijelo 29. jula 2004. u predmetu *Tužilac protiv Tihomira Blaškića*, predmet br. IT-95-14-A (dalje u tekstu: Drugostepena presuda), i "Djelimično suprotno mišljenje sudije Weinberg de Roca" u dodatku Drugostepene presude (dalje u tekstu: Djelimično suprotno mišljenje);

IMAJUĆI U VIDU da u drugom paragrafu fusnote 830, redovima 1-2, Drugostepene presude sada piše:

"Nakon što je postrojba Vojne policije počinila zločin u Ahmićima o kojem je **BLAŠKIĆ** telefonom izvijestio Darija **KORDIĆA...**"

a trebalo bi pisati:

"Nakon što je postrojba Vojne policije počinila zločin u Ahmićima o kojem je **BLAŠKIĆA** telefonom izvijestio Dario **KORDIĆ...**";

IMAJUĆI U VIDU da u paragrafu 44, redovima 2-4, Djelimično suprotnog mišljenja sada piše:

"Osim toga, Pretresno vijeće je uzelo u obzir i poseban simbolični značaj Ahmića i tamošnje džamije za muslimansku zajednicu u Hrvatskoj."

a trebalo bi pisati:

"Osim toga, Pretresno vijeće je uzelo u obzir i poseban simbolični značaj Ahmića i tamošnje džamije za muslimansku zajednicu u Bosni i Hercegovini.";

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM NALAŽEM, uz saglasnost Žalbenog vijeća i sudije čije je Djelimično suprotno mišljenje u dodatku Drugostepene presude, da se u Drugostepenu presudu i Djelimično suprotno mišljenje unesu gorenavedene promjene.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 27. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Fausto Pocar,
predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]